

802

54/5d  
Rainshoof Schools

NOV 24 1947

A/3/8/57. P.O. Steilpoortbrug  
via P.P. Rust.  
18<sup>th</sup> 11-47

8/57 (11) question Ditbatša ntwa ya

Malebogo ka Phokoya Che. A. Mohwasa  
Babirwa

Babirwa and Hanana  
History pp. 6 & 8 = 8-8 ins

10  
11  
12  
13  
14

Babirwa Mohlang ba bleshwang ke maburu.  
Molato e le e le wa bona, wa Babirwa ba  
ba leng ba oxile ka tlae xa puso ya  
Malebogo, bo Raphukhula le bo Kololo. Bona  
ba, ba vèle xe la bona ntwa <sup>ya Malebogo</sup> le Maburu  
ba tše dikromo tsä bona ba ditshedisa  
noka ya Mohlatswana ba ditshedisetsa kwa  
Sefoto xa Tantswala ~~e be e ka ba ka~~  
Ngweka wa ± 1894. Tse bo Raphukhula tsa  
tsena moteng wa Rosemudi, tse dingwe ka  
Moshate, tse dingwe tsa oxelwa Moraka ka  
ntle xa motse. Ka tsatsi le leng ke xe xo  
filla Maburu a leng ka tlae xa Molobatshwa  
a Mabasa Moswen a ngwena berane (first)  
e le mphato, le bo Malemolole a diaka, le bo  
Mpatlaka, le bo Morwa-nkunya - a phasha,  
ke xore ke batho ba neng ba dula Moletsi  
kgauji le Polokwane. Baile ba tsua ka  
dithaba tsa xa Nanwa (Blaauwberg) ba bllale noka  
ya Mohlatswana ba Phela ba filla kwa Sefoto  
Sa-mmatsekala-xa Tantswala. ba klemana  
dikromo tse di leng di oxetšwe ka ntle  
xa motse, ba butšisa xor dikromo tse ketša  
mang? Ke xe ba botswa xor dikromo tse ketša  
ba pušang ya Malebogo, Maburu a tše  
dikromo tše, le yena Modisa wa tšone  
e leng Kxanthši - a - bo ditsi. ke xe babutsia  
x ore, lena le buswa ke mang na? Karabo  
ya re, re ya ipusa ka noshi, se tlaxa fas  
Kxanthši a ba fa pholo ye phasa lena la yon  
e le Matsos, Matsos seletsé noka ya Mohlatswana  
o tlaxoxwa ke ba xa Mahledisa, xe ba  
sepetsé ba kopana le mellale ye mengwe ya  
akromo ke ba butšisa Kxanthši aboditsi

(f. 43)

Question \_\_\_\_\_  
Topic \_\_\_\_\_

Xore a mo Bobirwa xaxa na dikromo tše  
 di ngwe ka ntle xa tše na? Yena a xana  
 ba tlora ba yo robala kwa Sefoto Habeneng  
 ya Scalo, mo xo honang (mohswane) mokxano  
 wa P. dist ya Polokwane (Pietersburg) le Tswaing  
 (Kourtsenberg) ya re xe le phisima baliba  
 Kxanthé xore xe o sa bolele ka byona bosek  
 bys re tla phetha nako. xo tlora mola  
 loutsá dikipa ba no xo yena re xo ja nako-  
 nyana e kxopole, yena a fela a xana base  
 (Ons sae sit you ba! half sny hier die aand)  
 Re tla xo fakola ~~tatti~~ té. Ka xe mala pudi  
 ya ntani ba mohswane xo tlora mo a rapela  
 a thoma so ba botsa xore, dikromo dikromo ba  
 mofesa. Ka busiso xe xo esa ba di bea dipepetsha  
 dipitsi tše bona! More vney saal hulle op die  
 die perde na Sefoto tše) ba xo potse xore  
 Sefoto ya re xe lekhla ba filia batika  
 Motse, ba botša kxóši xore a phuthile botša  
 ke xe kxóši e le kxobuki. Yena a tona  
 Selensi-Rantloba xo hlabo mokxóši wa xo  
 bitsá banna. A hlabo o mosee ac iiii-u-  
 i-i-i-u! Banna bolle phutheng ka pela pela  
 ka nako nyana ba kxobokana kxoro ya  
 tlala. Mala mosikara a thoma xo letša phela  
 trumpt, ke ve malonou ba a tamela ba bengue  
 be tlora haba ha xore motse o ba o exilie  
 habeng, ba tsema ka malapang tše. ntháa  
 ditlunya dikvôlê tše tlala molekong, ba  
 butsíš kxanthé, ba re Shupa dikromo a  
 ya le bona mosseng wa Roasenadi le ona  
 wa moshate ba filia ba ntháa ba ntháa  
 dikromo tše, ka morako ba butsíš kxóši  
 xore dikromo tše ke tsá many di tše kae?  
 Ke xe yena a se sa tseba a thoma xore akaray

## III

Mapeleng are xa re ditsebe, xo sloza fao ke xe ba ba lofa ka dikxolé ka bobedi, ka bobedi. Mabuon a thoma xo roba dithunya ka dikhare, ba tšea banna, le kxosi le dikxomo ba leba dithaba tša xa ranwa ba robala bokbaba kromo moletamong la ba xa l Glaxana. ~~xo tsota~~  
 xona mo kromo ya seamela madi a yona ke xore ba blabe ~~pholo~~ zona fao. e le pheswa ka moso ba tsena kwa mokwena, ba robala kxaufi le motse wa Mapena Mammatlala  
 kona mo Mokwena ka tlase xa dithaba tša  
 xa ranwa, Badula fao dikxewedi tše  
 pharo dikxomo tša fetela pele kwa Ma  
 Makcabeng, mabuon ba butsisa mammatlala  
 batho ba ke ba mang yena ave ke yena  
 Morena waka, bare xo lokile dikxomo  
 ditla dula xona kwa xo filia felong a  
 ntwa,

Xe re tswa kwa Ganteng Sepalo, re kxaoxane  
 le ba xa kili, yena moswa kxosi kxomisi  
 k-a taba ya xore mpeeng scattering ke xore  
 nthzeleng, tluu ra ~~xan~~ xana ~~xore~~

re re xa ore busi, ke xe rena Babiorwa re  
 ihoala, ore ha rena ke tlw bona xore  
 le tlw tamaya ka yeng ka xore ke  
 Phswere tseleletsso (Travelling pass) ya leets.  
 ke xe re lebra moletsi xo yo fihla zuba  
 xo tsena ka yena yena ka xore re  
 fihlelse e le mpherefere lefase le dubek  
 va laelwa ke ~~letho~~ xore re ka tamaya xa  
 botse xe re ke tsena ka Mokhutshedzi  
 xe re tsena va khumana a ile ntwang  
 a Phileletse Mo masemong a malebots  
 Mmamahututu, Ra tsena ka le lethape-  
 Ramohadi. ka more o mongwe wa ba  
 ka bo rena Rantlong-Mphago yena are  
 xo rena Babiorwa letabile xo sepele,  
 naxa ye', e lla melodi, ~~on tlw~~ mo le tswa  
 ka mmamila ke xore mo rokeng ye Bobolwe  
 & va to thole noha va tsena ka re Sefata  
 Sa Prapanyane xe re tsena ka kopana  
 le Babiorwa ba peputse (beleze) kxosi a  
 lapile ka leets, a ba phathaxile ke  
 (mabolontini a Phswane) mophatlo wa  
 wa Mahuru. ka ne e misa danc laba

mang? Phetolo ya ne, ne ba maunatlala  
 ke xe bona, ba, ba ne ke ba ho rena  
 ba tswa Sepalo, xo sloxa fao rahuetse  
 dikromo ka mo Mohlakeng wa noka  
 ya Kolola Sepolopoté, di iswa zona  
 kwa Le lareng la Mokhunthedi (madulang)  
~~so~~ Mamahututu zona mo Selokong sa  
 braimo a Malebogo. ba xa Nanwa,  
 bails ~~ntsi~~ nthsi ya se txale -  
 Pona ra fetela kae, xe re tsena, ka  
~~ntse~~ ntse re khumane, dira dira di  
 fokuwa Mo motseng wa kosi Masilo, a  
 Makokela, Sekoba. ~~Se-sloxolo~~ sa ka  
 Mohwesa. Xona mo le rena ra fokuwa  
 le Mephato ye e tswang dira, ka moroko  
 re hona xo dumedisena le batho ka moraka  
 xa Matsatsi a se makae, ra yo rena di  
 tsela tsä xo vapalla le dithaba, xo ya ka  
 Makxabela fao ke xe yena Mokhunthedi  
 a thibeletsé mo nokeng ya Mohwena  
 xo sloxa fao ra ya zona kwa mo<sup>a</sup> dulang  
 xo yo a biwa dira ra khumana batho  
 ba ile ka mephato. Ba xa Metlala ka tsela  
 ya bona reina ra kba mheba

ya Matje meriti ke ~~nde~~ theile bana ba  
Matje boang & re ye xae.

Ké xe re khunana dikromo tš  
ba xa Nanwa, le vena mophato wa  
Sehoba-le Maunatlala, xe ke re ke ya  
xo ts'ona ka ulwa thunya ka ba ka  
patama fase holo. efile, ka tsena ka ~~so~~  
xare xa ts'ona ka haba mokosí; kare  
i-ii! ka tsena dikromo ka hloka  
Mokhwaetsi Mokwena hxomo ya ~~maw~~  
Marumo, neee!

Xona fao ke xe a tsena dikxeshe a bo  
Mosibudi diphofa o-di abela Matebele  
a kxwaetsa. Ra thunya (lesodi) xote Sehoba  
Sehwa, ra Xapa dikromo ra di  
isa Mokhunthedi, xo tloxa fao ke  
xe a re le phswanetsa xo yo robala  
Mohlakeng wa Mmampyl, xona mo mokale  
yo mosolo ya bitswang Jackob Mokgobu  
(Jackob zwe von Sondes kind) a beng  
a boxola byale ka phwene ya poö, a le xona  
kwa xo dimo xa haba ya Matje, xe re  
seno tsena ka xona mo na a-biwa  
rena le ba xa kibi

rena leba xona kwa motseng wa Moshate  
 rena le Mohlanka ye mongwa wa lekowa  
 xe re a tamela motse re bona difoka  
 ka moka tša Mathaka e xa bo rena  
 di le moraxa fao le rena re  
 thoma xo phseba raba va tlxela sefoka  
 sa rena re utluwa sethunya, ke xe  
 re utluwa ~~Mapeise~~ a sekobokoboko saditlon  
 bare le tlxetšé sefoka, ra thoma xo  
 thunya ka buntši xo feta sefoka, xona  
 mo ke xe re bitau ke dikromo  
 xo tlxoa fao matheňya va ba va batane-  
 la va se tšea, Ra ~~rena~~ dikromony  
 ra utluwa sella va ba va kxoxana  
 ka bo xare, ka fao le rena thunya  
 ka buntši ra keketetša ra thopa  
 motse le dikromo, ra dula mo xa  
 labiwa dikromo, ra tja di nama  
 Ra hiba Lexolo Šakalaka-mots.  
 Ba dimong, mo xo binang dikomana  
 ra fetša beke Malebozo a xa nella lexolong  
 xo tlxoa mo ke xe maturu ba Roma Motuti  
 Robert Franz. xo yo rapela kxosi xore

rap xo a t̄we xe a sa t̄we re tha  
 thunya ka ditalameite (dynamite)  
 xore a hwele ka xare, "Moruti Franz a  
 Motsibisa ka ditaba di leng ka teng  
 ke xe a re ba tha mpolaya a morapela  
 a re makxowa ~~a~~ se dire taba yeo  
 ke xe yena a re a ba foloxe ke tha  
 tswa, he bona ba xane bare a ka hsaba  
 a namela dithaba xa t̄we xape dithaba  
 tse dibifile byale ka huba ya Matje.

A foloxe re le mo, xo sloxa mo ke xe  
 a butsisa Moruti xore ka mo xo yeno  
 yeme mang, yena a re ka mo ke Schwabe  
 ka mo ke Mokhunthedi, yena a re ke tha  
 ya ka mo xo Schwabe, xa Mokhunthedi  
 ke hsaba kibi a ka tha a mpolaya a  
 itefetsa ntwa ye nkileng ka ba rapela  
 Motsibisa, xo tho xe fao a thoma xo  
 Apesa Braxdi dikobo t̄sa dibatana  
 a t̄wa a theoka le dira a trena  
 ka mo larsen ya xa Schwabe ea  
 Mamotidi, mo habaneng Sesalong  
 Kuanfi le Motsi wa bedumedi ba (Berlin mission)

IX

Xa a seno jihla ka lareng apos  
 cipessa tubu ye thswane mo hlozong mehla  
 a xaxwe a le matwededi ~~ye~~  
~~wa~~ a na le Motlozolo wa xaxwe  
 Morwa Monyobodi ba ba isa thswane  
 Motsoa Motlozolo ~~wg~~ xaxwe ba xa Mathala  
 ba monthša bare ke wa bobona  
 Piet Kgathi      Ke nna Lethibolla Thaxa xore xa makoro a thšabile  
 xona mo thabeng ya matjé

Thsleletji  
Mohwasa

Kgaphuhla a bobete ke masataanya a dikhunya  
 ka xohla - le sa momma wa xa  
 Mathala ba mothšabile,  
 ke makenechlela - koma a bahlaping  
 ke yena Thsleletji a le thsela phala.  
 Ke mohla wa xe ntwa e f-dile .  
 ba romela lentsu xo Babirwa xore hanoka  
 ba tlle xo tšea dikromo, ke xe ba tlle  
 xo tho ngwala mebala ya tsora pcele a xe  
 ba di nthša Shakeng diphols tše dikolo  
 tsora di setše bare ke sebete sa Kxši  
 (Paul Kruger) Mamelodi a thswane Melodi  
 metji ya makaba Paul tše di mafsi o a ditseba  
 ofela a dikorolosa mokaka

X

Ke mohla Babirwa ba boyelang xae  
 Sefoto sa makkala ja ra motsumi se  
 hohole o the re phosetsa di bata.  
 Ba xopotso mabale le Marotsa a bona  
 batho be mantole  
 Ba xa Nanwa bona Shela ba lebile  
Thswane Atua ka ena sa botse  
 batho ba batho ke Matopya - a naburu  
 Schwabe o be a dula Belabole  
~~Waterberg~~ Kunapa kxaufi le noka  
 ya Lephalale le Mantova a xaxwe  
 bo Mouthwane le Bo Hlako-  
 Selelong bona ba dula xona mo  
 Belabole (Wombaths)  
 Ntua yeo ~~set~~ ye e be e le ya  
 kosi kibi a rapela ~~At~~ Malebozo  
 dithsaba tseo, ntua yeo ke yona  
 e faladitseng ba xa Nanwa  
 le Mehleny yens xo tloxa ka  
 P.P. Rust xo yo tsena Gauteng  
 ke bona fela ba phatlalatse  
 le xe buntsi ba boile, bo nthai ba setse.  
 wa lena End. S. 802.  
 Ch. M. Johnwasa